

Ugovor o izvođenju radova za potrebe HE Piva

(u daljem tekstu : Ugovor)

Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić	
FC Proizvodnja - Nikšić	
Broj: 20-00	8216
Nikšić, 30.10.2023	god.

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore a.d. sa sjedištem u Nikšiću, u ulici Vuka Karadžića br.2, PIB 02002230, broj žiro računa: 535 - 55 - 11 kod Prve banke Crne Gore, koju zastupa mr Marina Šljivančanin, Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovostvo i nabavke (u daljem tekstu : Naručilac),

i

Hiperion d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, u ul. Vuka Karadžića bb, PIB: 02908417, broj žiro računa 540-8393-89 kod Erste banke AD Podgorica, koga zastupa Darko Šarančić, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 76-23 od 12.07.2023.godine, za nabavku radova za potrebe HE Piva po partijama kako slijedi Partija 1 : Geotehnički radovi u brani i drugim hidrotehničkim objektima u funkciji proizvodnje; Partija 2: Demontaža starog, izrada i ugradnja novog stepeništa u brani oko lifta L1; Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-6834 od 19.09.2023. godine, dostavljene Ponude ponuđača "Hiperion d.o.o. za Partiju 2, šifra ponude 67592 od 28.07.2023. godine, a u skladu sa članom 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23 i 11/23), ugovorne strane su dogovorile sljedeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova demontaže starog, izrade i ugradnje novog stepeništa u brani oko lifta L1, u svemu prema uslovima definisanim Ugovorom, dostavljenoj ponudi i zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi 11.180,00 € (jedanaest hiljada sto osamdeset 00/100 Eura).

PDV po obračunskoj stopi 21 % iznosi 2.347,80€.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora sa PDV-om iznosi 13.527.80€ (trinaest hiljada pest o dvadeset sedam 80/100 Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvedene radove iz člana 1 Ugovora izvršiti kroz dvije situacije, 60-ti dan od dana dostavljanja privremene mjesečne, odnosno okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.

Izvođač je dužan da original privremenu mjesečnu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude, dostavi Stručnom nadzoru, na ovjeru i verifikaciju najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

U slučaju da Stručni nadzor ima primjedbi na podnesenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio situacije ovjeriti.

Privremenu mjesečnu/okonačanu situaciju Izvođač je dužan dostaviti na adresu Sekretarijata za nabavku, ul. Vuka Karadžića br.2 u Nikšiću, n/r Radovana Radojevića.

Način plaćanja je virmanski. Uplate će se vršiti na žiro račun Izvođača br. 565-1607-19 kod Lovćen banke AD.

III ROKOVI, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ugovora završiti u roku od 210 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je HE Piva.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 3 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja gradilišta Izvođaču na način da Naručilac :

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;

Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao i otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac će uvesti Izvođača u posao 10 dana nakon potpisivanja Ugovora. U koliko Naručilac ne uvede Izvođača u naznačenom roku, Izvođač će mu odrediti naknadni rok. Takođe, ako Naručilac ni u naknadno ostavljenom roku ne uvede Izvođača u posao Izvođač ima pravo da raskine Ugovor.

Član 5.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IV STRUČNI NADZOR

Član 6.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će na dan uvođenja Izvođača u posao pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ovlašten je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegovih obaveza i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i dostavljenom ponudom.

Član 7.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom i obimom definisanim tehničkom specifikacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Stručnog nadzora.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvede kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, normativa i standarda koji važe za ovu vrstu radova i da za to obezbijedi prateću dokumentaciju;
- imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- predmetne radove izvedu stručni radnici koji imaju iskustva u izvođenju ove vrste radova, a koji su navedeni u dostavljenoj Ponudi;
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- obezbijedi gradilište;
- odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti mjesto izvođenja radova;
- da prisustvuje primopredaji radova;

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- Izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora
- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju stručnog nadzora;
- obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- izvrši plaćanja prema Izvođaču na način i prema uslovima Ugovora;

VI PRIMOPREDAJA

Član 10.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za izvedene radove je i ugrađenu opremu je 60 mjeseci, i isti počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da za vrijeme trajanja garantnog roka, a u roku od 5 (dana) od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca, o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IX SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv **Garanciju za dobro izvršenje ugovora** na iznos od 676.39 € (šeststotinasedamdestšest 39/100 Eura), što čini 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 676.39 € (šeststotinasedamdestšest 39/100 Eura), što čini 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim ugovorenog garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu, definisanog u članu 11 ovog Ugovora.

Član 15.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču Garancije.

X NAČIN KOMUNICIRANJA

Član 16.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga i putem elektronske pošte (e-mail). Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Darko Šarančić

Telefon +382 67 000 677

e-mail : hiperion@t-com.me

Zvanična komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima realizacije Ugovora, ostvarivaće se putem elektronske pošte, odnosno e-mail-a ili putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga. Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Darko Šarančić

Telefon +382 67 000 677

e-mail : hiperion@t-com.me

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Mirko Raičević

Telefon +382 67 835 484

e-mail : mirko.raicevic@epcg.com

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nina Nikolić

Telefon +382 40 204 169

e-mail : nina.nikolic@epcg.com

XI RASKID UGOVORA

Član 17.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Raskid ugovora stupa na snagu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu.

Naručilac će raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenih članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23). Izvođač ima pravo da raskine ugovor ukoliko Naručilac ne izvrši plaćanje u roku i na način predviđen Ugovorom.

XII OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 19.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

h
Izvršni rukovodilac direkcije
za finansije, računovodstvo i nabavke
Mr Marina Šljivoančanin
PR



IZVOĐAČ

Hiperion d.o.o. Nikšić

Izvršni direktor
Darko Sarančić
SS



SS

FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV:

11.180 EUR

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Demontaža starog, izrada i ugradnja novog stepeništa u brani oko lifta L1	U skladu sa Prilog br.1 iz Tenderske dokumentacije : - Specifikacija radova i materijala za demontažu starog, izradu i ugradnju novog stepeništa u brani oko lifta L1 ; - Stepenice brane-model: Crtež br.71-200/17	Demontaža starog, izrada i ugradnja novog stepeništa u brani oko lifta L1 U skladu sa Prilog br.1 iz Tenderske dokumentacije : - Specifikacija radova i materijala za demontažu starog, izradu i ugradnju novog stepeništa u brani oko lifta L1 ; - Stepenice brane-model: Crtež br.71-200/17	4 kom	2.795 EUR